


LOS MÒBLES MODÈSTES

d'Alan Fornells

12/01/2022
18h30



Vernissatge de la mòstra



Contes

Projeccion cinematografica



CIRDOC

Institut occitan de cultura

Site de Besièrs - Mediatèca
1 bis boulevard Bertrand Du Guesclin
BP180 - 34503 Bèzièrs cedex
04 67 11 85 10 - info@oc-cultura.eu

www.oc-cultura.eu





Dins l'encastre del CineÒc

Lo CIRDÒC - Institut occitan de cultura e
l'associacion Tu Tanben presentan

Lo 12/01/2022 a 18h30

PROJECCION CINEMATOGRAFICA EN PRESENCIA D'ALAN FORNELLS
VERNISSATGE DE LA MÒSTRA DELS MÒBLES MODÈSTES À LA MEDIATÈCA

A Bassan, un vilatge pròche de Besièrs, l'artista Alan Fornells fabrica de mòbles que racontan d'istòrias, creats amb de materials recuperats. Puèi, inventa d'istòrias a l'entorn d'aqueles objèctes sens parièr, e los presenta dins de mesas en scèna contadas.

Realizat en 2020 per l'associacion Tè Vé Òc, *Los Mòbles Modèstes d'Alan Fornells* es un documentari que nos mena dins las colissas de las creacions de l'artista.

À Bassan, un village proche de Béziers, l'artiste Alain fabrique des meubles qui racontent des histoires, créés à partir de matériaux de récupération. Puis il invente des histoires autour de ces objets sans équivalent, et les présente dans des mises en scène contées.

Réalisé en 2020 par l'association Té Vè Òc, *Les Meubles Modestes d'Alain Fornells* est un documentaire qui nous emmène dans les coulisses des créations de l'artiste.

Informations et inscriptions :

CIRDOC - Institut occitan de cultura
Site Mediatèca (Béziers)
info@oc-cultura.eu / 04.67.11.85.10
Pass sanitaire demandé

